



GENTAUR

MOLECULAR PRODUCTS

ELISA, antibody , PCR, cell culture,
lentiviral cDNA clones

Chapter 2 : Gentauro Products List

- [Betulinic acid25 mg](#)
- [Carboplatin100 mg](#)
- [Pifithrin alpha10 mg](#)
- [GST Inhibitor 1 Cibacron Blue 3G A 1 g DISCONTINUED](#)
- [GST Inhibitor 2 Ethacrynic acid 1 g](#)
- [G418 Sulfate siRNA Vector Approved 1 ug](#)
- [DISCONTINUED](#)
- [Thapsigargin1 mg](#)
- [Rosiglitazone5 mg](#)
- [Rosiglitazone100 mg](#)
- [Brefeldin A5 mg](#)
- [Mifepristone50 mg](#)
- [Calyculin A25 ug](#)
- [FK 5061 mg](#)
- [FK 50610 mg](#)
- [Geldanamycin1 mg](#)
- [Geldanamycin5 mg](#)
- [Ionomycin free acid 5 mg](#)
- [Ionomycin Calcium salt 5 mg](#)
- [Paclitaxel25 mg](#)
- [Rapamycin5 mg](#)
- [Rapamycin50 mg](#)
- [Thymeleatoxin100 ug DISCONTINUED](#)
- [Tyrophostin AG 4905 mg](#)
- [Tyrophostin AG 12955 mg](#)
- [OxiRedTM Probe 5 mg](#)
- [OxiRedTM Probe 10x5 mg](#)
- [OxiRedTM Probe 20x5 mg](#)
- [Ascomycin2 mg](#)
- [Celecoxib100 mg](#)
- [Bexarotene5 mg](#)
- [Bexarotene50 mg](#)
- [Nedaolatin5 mg](#)
- [Oxaliplatin25 mg](#)
- [Cyclopamine5 mg](#)
- [Ceruleinin5 mg](#)
- [Ceruleinin50 mg](#)
- [Apicidin1 mg](#)
- [Scriptaid1 mg DISCONTINUED](#)
- [Trichostatin A1 mg](#)
- [M3441 mg](#)
- [Sodium 4 phenylbutyrate100 mg](#)
- [Sodium 4 phenylbutyrate1 gram](#)
- [Sodium butyrate1 g](#)
- [Splitomicin5 mg](#)
- [HeLa Nuclear Extract100 ug](#)
- [HeLa Nuclear Extract1 mg](#)
- [Akt Inhibitor1 mg](#)
- [Chk2 Inhibitor1 mg](#)
- [Proteasome Inhibitor MG 132 Z LLL CHO 5 mg](#)
- [Batimastat MMP Inhibitor 1 mg](#)
- [96 Well Plate2 plate](#)
- [10K Spin Column25 ea](#)
- [Dounce Tissue Grinder1 ea](#)
- [Magnetic Separator Re usable 1 ea](#)
- [Sodium Chloride Solution NaCl 100 ml 5M](#)
- [SDS Solution 10 in H2O 100 ml](#)
- [EDTA Solution pH 8 0 100 ml 0.5 M](#)
- [Triton X 100 Solution 10 in H2O 100 ml](#)
- [Magnesium Chloride MgCl2 100 ml 1 M](#)
- [Tris HCl pH 6.8 100 ml 1 M](#)
- [Tris HCl pH 8 100 ml 1.5 M](#)
- [3X SDS PAGE Loading Buffer5x2 ml](#)
- [Tween 20 Solution 10 in H2O 100 ml](#)
- [Orange G Loading Buffer10 ml 10X](#)
- [NP 40 10 in H2O 100 ml](#)
- [Acetic Acid 50 mM 2 ml](#)
- [Phosphate Buffered Saline PBS 500 ml 10X](#)
- [Potassium Chloride Solution KCl 100 ml 1 M](#)
- [Sodium Acetate NaAc 3 M pH5 2 100 ml](#)
- [BSA 10 in H2O 10 ml](#)
- [Cytochrome c 100 mg](#)
- [ATP100 ul](#)
- [AEC10 ml](#)
- [AEC Substrate Buffer50 ml](#)
- [AGE BSA10 mg](#)
- [BSA Control for Age BSA 10 mg](#)
- [Jurkat cell Lysate untreated 100 ug](#)
- [Jurkat cell Lysate Campthoecin treated 100 ug](#)
- [PARP Monoclonal Ab clone c.2 10 100 ug](#)
- [PARP Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [Blocking Peptide for PARP pAb 50 ug](#)
- [Caspase 3 Monoclonal Antibody 100 ug](#)
- [FADD Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 7 Monoclonal Ab100 ug](#)
- [NFkB p65 Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 3 Active Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 3 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Caspase 9 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 9 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Apaf 1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 1 Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [Caspase 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Caspase 8 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 8 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Caspase 11 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 11 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cytochrome c Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Cytochrome c Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cytochrome c Monoclonal Ab100 ug](#)
- [Caspase 2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Caspase 4 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 4 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Caspase 5 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 5 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Bad Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Bax Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Bax Blocking Peptide50 ug](#)
- [Bcl 2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Bcl 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Mcl 1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Mcl 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [p53 Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [p53 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [p53 Peptide50 ug](#)
- [RAIDD Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [NFkB p65 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [NFkB Blocking Peptide50 ug](#)
- [FADD Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [FADD Blocking Peptide50 ug](#)
- [Bok Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PBR Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PBR Blocking Peptide 50 ug](#)
- [TRAIL Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Lamin B1 Monoclonal Ab100 ug](#)
- [DFF45 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [DFF40 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [DFF45 Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [TNF alpha Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TNF alpha Polyclonal Ab100 ug](#)
- [DR3 Apo3 Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [DR3 Apo3 Peptide 50 ug](#)
- [c FLIP Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [c FLIP Blocking Peptide 50 ug](#)
- [DR4 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [DR4 Peptide 50 ug](#)
- [DR5 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [DR5 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Fas Apo1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Fas Apo1 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [CD40 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Granzyme B Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [Granzyme B Peptide 50 ug](#)
- [Calcineurin A Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Calcineurin A Peptide 50 ug](#)
- [Calreticulin Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Calreticulin Blocking Peptide 50 ug](#)
- [cdc42 Rac Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [cdc Rac Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Cytochrome P450 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cytochrome P450 Peptide 50 ug](#)
- [Erk1 2 MAPK Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Hsp27 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Hsp27 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Hsp60 Monoclonal Ab 100 ug DISCONTINUED](#)
- [Hsc70 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Hsc70 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Hsp70 Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [Hsp70 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Hsp70 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Hsp90 Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [MAPKAPK 2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [MAPKAPK 2 Peptide 50 ug](#)
- [p38 MAP Kinase Polyclonal Ab 50 ug](#)
- [p38 MAP Kinase Blocking Peptide 50 ug](#)
- [PKA Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PKA Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Raf1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Raf1 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Wee1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Wee1 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Bim Bod Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Bim Bod Peptide 50 ug](#)
- [TNF R1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [TNF R1 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [ASK1 MAPKKK5 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [DNA PK Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Stat1 Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [Stat1 Peptide 50 ug](#)
- [Caspase 7 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Caspase 7 Blocking Peptide for 3135 100 50 ug](#)
- [Caspase 9 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Caspase 9 Blocking Peptide for 3136 100 50 ug](#)
- [Caspase 3 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 3 Blocking Peptide for 3138 100 50 ug](#)
- [PARP Cleaved Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 7 Active Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 9 Active Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 6 Active Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Caspase 8 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Caspase 8 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Survivin Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Survivin Peptide 50 ug](#)
- [Survivin Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Bid Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Bid Blocking Peptide 50 ug](#)
- [BLK Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Hrk Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [CD40L Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [CD40L Blocking Peptide 50 ug](#)
- [cIAP 1 HIAP 2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [cIAP 1 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [cIAP 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [cIAP 2 HIAP 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [cIAP 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [XIAP Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [XIAP Blocking Peptide 50 ug](#)
- [IKKa IKK 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Holocytochrome c Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [Perforin Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [Calpain I Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Calpain I Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Cathepsin B Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cathepsin B Blocking Peptide for 3192 100 50 ug](#)
- [Cathepsin D Polyclonal Antibody100 ug DISCONTINUED](#)
- [Cathepsin L Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cathepsin L Blocking Peptide for 3192 100 50 ug](#)
- [NIK Polyclonal Antibody100 ug DISCONTINUED](#)
- [TrkA Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TrkA Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Bcl 2 Monoclonal Antibody 100 ug](#)
- [Mek1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [ADAM10 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [AIF Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [AIF Blocking Peptide 50 ug](#)
- [BAFF Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [DNase 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [DR6 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [DR6 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [SODD Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TACE Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [NAIP Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [NAIP Blocking Peptide 50 ug](#)
- [MYD88 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Akt PKB Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Akt Blocking Peptide50 ug](#)
- [PAK1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Gai2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Gai2 Peptide 50 ug](#)
- [Gai16 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Gai15 Peptide 50 ug](#)
- [TLR4 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [IkBa Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TLR4 Peptide 50 ug](#)
- [Caspase 6 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Caspase 6 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Phospho Akt Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Caspase 8 Active Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [Caspase 8 Active Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [alpha Fodrin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [alpha Fodrin Peptide50 ug](#)
- [Lamin A Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Lamin A Blocking Peptide50 ug](#)
- [Phospho Bad Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Phospho AFX Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Phospho MSK1 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [RIP Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [RIP Blocking Peptide50 ug](#)
- [RGS3 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Caspase 12 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Caspase 12 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [MKK3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Perforin Polyclonal Antibody100 ug](#)



GENTAUR

MOLECULAR PRODUCTS

ELISA, antibody , PCR, cell culture,
lentiviral cDNA clones

- [ASC TMS1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [ASC Blocking Peptide 50 ug](#)
- [RIP3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PID MTA2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Smac DIABLO Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Smac DIABLO Peptide 50 ug](#)
- [Chk2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [RasGAP Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [RasGAP Blocking Peptide 50 ug](#)
- [Bcl xL Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Bcl xL Blocking Peptide 50 ug](#)
- [DEDAF Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [ClKS Act1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [IkbA Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [Caspase 4 Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [Fas Ligand Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [Bax Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [Bmf Polyclonal Antibody100 ug DISCONTINUED](#)
- [EndoG Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [EndoG Peptide50 ug](#)
- [ILP 2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Livin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PUMA bbc3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PUMA bbc3 Peptide50 ug](#)
- [p53NIDP1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Oct 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Oct 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [FasL Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [FasL Blocking Peptide50 ug](#)
- [FAF1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [BI 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [BI 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [TANK Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TANK Blocking Peptide50 ug](#)
- [PCNA Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PCNA Peptide50 ug](#)
- [Cytochrome c Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [NFkB p50 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [NFkB p50 Peptide50 ug](#)
- [ALK Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [ALK Peptide50 ug](#)
- [Annexin V Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Annexin V Blocking Peptide50 ug](#)
- [Phospho ATF 2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [CREB Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [CREB Peptide50 ug](#)
- [Cox 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cox 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cox 2 Polyclonal Antibody100 ug DISCONTINUED](#)
- [Cox 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cox 2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cox 2 Blocking Peptide50 ug DISCONTINUED](#)
- [BLCAM Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [BLCAM Peptide50 ug](#)
- [BRCA1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [BRCA1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cadherin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cadherin Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cathepsin S Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cathepsin S Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cathepsin H Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cathepsin K Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cathepsin K Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cathepsin G Polyclonal Antibody200 ul](#)
- [Cathepsin F Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [Cathepsin F Blocking Peptide50 ug](#)
- [Calpain 2 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [Phospho b Catenin Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [CaMKII Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Phospho CaMKII Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [D4 GDI Polyclonal Ab100 ug](#)
- [DARPP 32 Polyclonal Ab100 ug DISCONTINUED](#)
- [Elk 1 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Phospho Elk 1 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Hsp90 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Hsp90 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Hsp105 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Hsp105 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Heme Oxygenase 1 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Heme Oxygenase 1 Peptide50 ug](#)
- [Heme Oxygenase 2 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Heme Oxygenase 2 Peptide50 ug](#)
- [HCAM Polyclonal Ab100 ug](#)
- [HCAM Blocking Peptide50 ug](#)
- [Erk5 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Etk BMX Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Etk BMX Peptide50 ug](#)
- [FAK Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [A1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [A1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [AFX Polyclonal Ab100 ug](#)
- [AFX Peptide 50 ug](#)
- [Bcl 3 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Bcl 3 Peptide 50 ug](#)
- [Bcl 6 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Bcl 6 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Caspase 10 Polyclonal Ab 200 ug](#)
- [Caspase 10 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cathepsin V Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [Cathepsin V Blocking Peptide50 ug DISCONTINUED](#)
- [Cathepsin W Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [CTEP Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [CTEP Blocking Peptide50 ug](#)
- [CCR1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [CCR2 Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [CCR2 Peptide50 ug](#)
- [CCR3 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [CCR3 Peptide50 ug](#)
- [CXCR5 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [CXCR5 Blocking Peptide50 ug](#)
- [GADD153 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [GADD153 Blocking Peptide50 ug](#)
- [ICAM 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [ICAM 1 Peptide50 ug](#)
- [ILK1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [ILK1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [IRS 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [IRS 1 Peptide50 ug](#)
- [NPM Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [eNOS Polyclonal Ab 100 ug DISCONTINUED](#)
- [nNOS Polyclonal Ab 100 ug DISCONTINUED](#)
- [Neurexin Polyclonal Ab 100 ul](#)
- [Neurexin Blocking Peptide50 ug](#)
- [MSH2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [MLK3 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Phospho MLK3 Polyclonal Ab 100 ug DISCONTINUED](#)
- [LIMK1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Phospho MAPKAPK 2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Phospho p38 MAPK Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [uPAR Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Phospho Erk1 2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Erk2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PAK2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PAK2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [PAK4 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [TLR3 Polyclonal Ab 100 ul DISCONTINUED](#)
- [TLR1 Polyclonal Ab 100 ul](#)
- [PAR4 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PAR4 Peptide50 ug](#)
- [Paxillin Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PDK1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PDK1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [PKC Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PKC Peptide50 ug](#)
- [Phospho PKC Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PKG Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Tau 13 Monoclonal Ab 100 ul](#)
- [PMS2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PMS2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [SOD 1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [SOD 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [SGK Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [SGK Peptide50 ug](#)
- [SHP 2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Smad1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Smad1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Smad2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Smad3 Polyclonal Ab 100 ug DISCONTINUED](#)
- [Smad4 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Smad4 Peptide50 ug](#)
- [Smad5 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Stat2 Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [Stat2 Peptide50 ug](#)
- [Phospho Stat2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Stat3 Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [Stat3 Peptide50 ug](#)
- [Stat4 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Stat4 Peptide50 ug](#)
- [Stat5 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Stat5 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Stat6 Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [Stat6 Peptide50 ug](#)
- [Phospho Stat3 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Phospho Stat5 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Phospho Stat6 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Phospho JKK SEK1 MKK4 pAb 100 ug](#)
- [PTEN Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Presenilin 1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Presenilin 2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Rab5 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Rab5 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Rad17 Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [Rad17 Peptide50 ug](#)
- [p70 S6 Kinase Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Cystatin A Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [Cystatin B Monoclonal Ab 100 ug](#)
- [Dnmt2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [EG VEGF Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [FIAF Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Fis1 Polyclonal Ab 100 ul](#)
- [Fis1 Peptide50 ul](#)
- [Fis1 Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [GSK 3a Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [GSK 3b Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [GSK 3b Blocking Peptide50 ug](#)
- [Phospho GSK 3b Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Hsp47 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Hsp47 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Htra2 Omi Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Htra2 Omi Blocking Peptide50 ug](#)
- [Lck Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Lck Blocking Peptide50 ug](#)
- [Phospho Lck Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Phospho c Myc Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Phospho c Jun Ser73 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Phospho TrkA Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Phospho Raf Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Phospho p70 S6 Kinase Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Phospho p53 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Phospho GSK 3a Polyclonal Ab100 ug](#)
- [MBD4 Polyclonal Ab100 ul](#)
- [Mek1 2 Polyclonal Ab100 ul](#)
- [Phospho Mek1 2 Polyclonal Ab100 ul](#)
- [MMP 2 Polyclonal Ab100 ug DISCONTINUED](#)
- [MMP 3 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [MMP 3 Blocking Peptide50 ug](#)
- [MMP 8 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [MMP 8 Blocking Peptide50 ug](#)
- [MMP 9 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [MMP 9 Peptide50 ug](#)
- [MMP 11 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [MMP 11 Peptide50 ug](#)
- [MMP 12 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [MMP 12 Blocking Peptide50 ug](#)
- [MMP 13 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [MMP 13 Blocking Peptide50 ug](#)
- [MMP 24 Polyclonal Ab100 ug DISCONTINUED](#)
- [MMP 17 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [NSF Polyclonal Ab100 ug](#)
- [NSF Blocking Peptide50 ug](#)
- [p42 44 MAPK Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Perilipin A Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Proteinase Inhibitor 9 PI9 mAb100 ug](#)
- [Proteinase Inhibitor 9 PI9 pAb100 ug](#)
- [PI9 Blocking Peptide50 ug](#)
- [ROCK 1 cleaved Monoclonal Ab100 ug](#)
- [RSK2 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Tau Polyclonal Ab100 ug DISCONTINUED](#)
- [Phospho Tau Polyclonal Ab100 ul](#)
- [TLR2 Polyclonal Ab100 ul DISCONTINUED](#)
- [TLR5 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TLR5 Peptide50 ug](#)
- [TLR7 Polyclonal Ab100 ul](#)
- [TLR8 Monoclonal Ab100 ul](#)
- [TRADD Polyclonal Ab100 ug](#)
- [TRADD Blocking Peptide50 ug](#)
- [TROY TAJ Polyclonal Ab100 ug](#)
- [TROY TAJ Blocking Peptide50 ug](#)
- [TreatR Polyclonal Ab100 ug](#)
- [VEGF D Polyclonal Ab100 ug DISCONTINUED](#)
- [TRAF6 Polyclonal Ab100 ug DISCONTINUED](#)
- [cAMP Polyclonal Ab100 ul](#)
- [cGMP Polyclonal Ab100 ul](#)
- [TLR2 Monoclonal Ab100 ul](#)
- [Wnt 6 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Wnt 6 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Wnt 1 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Wnt 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Wnt 2 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Wnt 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Wnt 4 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Wnt 4 Blocking Peptide50 ug](#)
- [OCM Polyclonal Ab100 ug](#)
- [BAFF R Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [IRAK 4 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [LIMK2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PPAR alpha Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PPAR alpha Peptide50 ug](#)
- [Dystrophin Polyclonal Antibody 100 ug](#)
- [Dystrophin Blocking Peptide50 ug](#)
- [PLC gamma 2 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [PLC gamma 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cathepsin K Polyclonal Ab 100 ug](#)



GENTAUR

MOLECULAR PRODUCTS

ELISA, antibody , PCR, cell culture,
lentiviral cDNA clones

- [Phospho JNK SAPK Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [KiSS 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [KiSS 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Galectin 3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Galectin 3 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Dio 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Dio 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [TrkB Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TrkB Blocking Peptide50 ug](#)
- [VDAC Porin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [VDAC Porin Blocking Peptide50 ug](#)
- [PLTP Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [PLTP Blocking Peptide50 ug](#)
- [Galectin 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Beta Actin Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [Aromatase Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Aromatase Blocking Peptide50 ug](#)
- [Acetylated Lysine Polyclonal Antibody100 ug](#)
- DISCONTINUED
- [HDAC1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDAC2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDAC3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 3 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDAC4 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 4 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDAC5 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 5 Blocking Peptide 50 ug](#)
- [HDAC6 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 6 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDAC7 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 7 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDAC8 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 8 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDAC9 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 9 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDAC10 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 10 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDAC11 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDAC 11 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Histone H2A Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Histone H2A Peptide50 ug](#)
- [Histone H2B Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Histone H2B Peptide50 ug](#)
- [Histone H3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Histone H3 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Histone H4 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Histone H4 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Fibronectin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [E Selectin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [E Selectin Blocking Peptide50 ug](#)
- [L Selectin CD62L Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [L Selectin CD62L Blocking Peptide50 ug](#)
- [P Selectin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [P Selectin Blocking Peptide50 ug](#)
- [Vimentin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Vimentin Blocking Peptide50 ug](#)
- [FKBP12 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [FKBP12 Blocking Peptide50 ug](#)
- [PAX6 Polyclonal Antibody100 ug](#) DISCONTINUED
- [Annexin VIII Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Annexin VIII Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cox 4 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cox 4 Blocking Peptide50 ug](#)
- [LXR Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [LXR Blocking Peptide50 ug](#)
- [Syndecan 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Syndecan 1 Peptide50 ug](#)
- [Syndecan 4 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Syndecan 4 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Decorin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Decorin Peptide50 ug](#)
- [His Tag Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [ADH Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cyr61 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cyr61 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Phospho Tyrosine Hydroxylase pAb100 ul](#)
- [Phospho MARKS Polyclonal Ab100 ul](#)
- [Acetyl Histone H2A Polyclonal Ab100 ug](#) DISCONTINUED
- [Acetyl Histone H2B Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Acetyl Histone H3 Polyclonal Ab100 ug](#) DISCONTINUED
- [Acetyl Histone H4 Polyclonal Ab100 ug](#) DISCONTINUED
- [Endothelial Lipase Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Endothelial Lipase Peptide50 ug](#)
- [Math1 ATH1 ATOH1 Polyclonal Ab100 ul](#)
- [Math1 Peptide50 ug](#)
- [LOX 1 Polyclonal Ab100 ul](#) DISCONTINUED
- [LOX 1 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [LOX 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Apolipoprotein B Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Beta Actin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Beta Actin Blocking Peptide50 ug](#)
- [Beclin 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Beclin 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [JIP 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [JIP 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Noxa Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Noxa Blocking Peptide50 ug](#)
- [FKBP38 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [FKBP38 Blocking Peptide50 ug](#)
- [MST 1 Krs 2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [MST 1 Krs 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [TEM 8 ATR1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TEM 8 ATR1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [MMP19 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Smad7 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Bcl Rambo Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Bcl Rambo Peptide50 ug](#)
- [Bin1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Bin1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [FOXO3a Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [FOXO3a Blocking Peptide50 ug](#)
- [Phospho BRCA1 Polyclonal Ab100 ug](#)
- [BRCA2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [BRCA2 Peptide50 ug](#)
- [FHIT Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [RACK1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [RACK1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [TAB1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [MEF2A Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Dvl3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Dvl3 Peptide50 ug](#)
- [HTR2C Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PAK3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PAK3 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cox 3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Cox 3 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HNF 4 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HNF 4 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HAT 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HAT 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [SGLT 2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [SGLT 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [HDC Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HDC Blocking Peptide50 ug](#)
- [HAT 2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HAT 2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [NCS 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [NCS 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [MAP 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [MAP 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Bcl B Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Bcl B Blocking Peptide50 ug](#)
- [XAF 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [XAF 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Dicer Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Dicer Blocking Peptide50 ug](#)
- [MST 2 Krs 1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [MST 2 Krs 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [TBLR1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TBLR1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Thromboxane B2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Thromboxane B2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [JNK Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [JNK Blocking Peptide50 ug](#)
- [c Jun Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [BIK Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [BIK Blocking Peptide50 ug](#)
- [BIF Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [BIF Blocking Peptide50 ug](#)
- [TUCAN CARD8 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [TUCAN CARD8 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Calsenilin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Calsenilin Blocking Peptide50 ug](#)
- [HAT 3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [HAT 3 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Tubulin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Tubulin Blocking Peptide50 ug](#)
- [FOXP3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [FOXP3 Blocking Peptide50 ug](#)
- [PLC gamma Blocking Peptide50 ug](#)
- [SGLT 1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [SGLT 1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cathepsin V Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [Cathepsin V Blocking Peptide50 ug](#)
- [Phospho c Jun Polyclonal Antibody100 ug](#)
- DISCONTINUED
- [LRP 5.6 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [LRP 5.6 Blocking Peptide50 ug](#)
- [DMAP1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [DMAP1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [RBP4 Polyclonal Ab 100 ul](#)
- [FABP4 Polyclonal Ab 100 ul](#) DISCONTINUED
- [VASP Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [VASP Blocking Peptide50 ug](#)
- [Phospho VASP Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Kallikrein 12 KLK12 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Kallikrein 12 KLK12 Peptide50 ug](#)
- [TFP1 Polyclonal Ab 100 ug](#)
- [TFP1 Blocking Peptide50 ug](#)
- [uPAR Blocking Peptide50 ug](#)
- [MMP 12 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Caper Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [CARM1 Polyclonal Antibody100 ul](#) DISCONTINUED
- [CARM1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [CARM1 Peptide50 ug](#)
- [CRSP1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [JLP Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [NIF1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [BRD8 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [BRG1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [Tom 40 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Tom 40 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Cathepsin L Cleaved Polyclonal Ab100 ug](#)
- [Cathepsin L Cleaved Blocking Peptide50 ug](#)
- [FoxL2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [FoxL2 Blocking Peptide50 ug](#)
- [BTF Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [E6AP Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [FOXO1a Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [SLK Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [USP7 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [PI 8 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PI 8 Blocking Peptide50 ug](#)
- [Nucleolin Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [NONO Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [SMC2 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [TPX2 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [VCP Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [XLF Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [MCM2 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [MCAF Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [MCAK Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [Histone H2AX Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [HdmX MDM4 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [HEC1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [KAP 1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [MAD1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [MAD2 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [ATR Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [BARD1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [BLM Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [Claspin Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [FUS Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [ASH2 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [SRC3 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [TIF1a TRIM24 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [TRIP1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [TAOK1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [GAPDH Polyclonal Antibody100 ul](#) DISCONTINUED
- [GAPDH Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [GAPDH Peptide50 ug](#)
- [CSE1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [RCH1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [SRA Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [TPR Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [EGFR Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [HER2 ErbB2 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [JIK Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [LOK Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [mTOR Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [PIM1 Polyclonal Antibody100 ul](#) DISCONTINUED
- [Rho Kinase Alpha Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [ZBTB7 Pokemon Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [PRMT1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [RbBP5 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [CTBP1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [Menin Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [MLL1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [MTA1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [Paf1 Polyclonal Antibody100 ul](#)
- [LRP 5.6 Monoclonal Antibody100 ug](#)
- [DKK2 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Dkk2 Peptide50 ug](#)
- [Prohibitin Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Prohibitin Peptide50 ug](#)
- [Catalase Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Catalase Peptide50 ug](#)
- [Lamin B1 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Lamin B1 Peptide50 ug](#)
- [Tim 3 Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [Tim 3 Peptide50 ug](#)
- [PPAR gamma Polyclonal Antibody100 ug](#)
- [PPAR gamma Peptide50 ug](#)
- [AAK1 Polyclonal Antibody100 ug](#)



GENTAUR

MOLECULAR PRODUCTS

ELISA, antibody , PCR, cell culture,
lentiviral cDNA clones

- AAK1 Peptide50 ug
- Calnexin Polyclonal Antibody100 ug
- Calnexin Peptide50 ug
- HSF1 Polyclonal Antibody100 ug
- HSF1 Peptide50 ug
- ATM Polyclonal Antibody100 ul
- ATGL Polyclonal Antibody100 ug
- ATGL Peptide50 ug
- YAP1 Polyclonal Antibody100 ug
- YAP1 Peptide50 ug
- Carboxypeptidase A2 CPA2 pAb100 ug
- Carboxypeptidase A2 CPA2 Peptide50 ug
- CCR4 Polyclonal Antibody100 ug
- CCR4 Peptide50 ug
- GPV1 Polyclonal Antibody100 ug
- GPV1 Peptide50 ug
- Lipocalin 2 Polyclonal Antibody100 ug
- Lipocalin 2 Peptide50 ug
- MGMT Polyclonal Antibody100 ug
- MGMT Peptide50 ug
- Nectin 3 CD113 Polyclonal Antibody100 ug
- Nectin 3 CD113 Peptide50 ug
- Sox 1 Polyclonal Antibody100 ug
- Sox1 Peptide50 ug
- BMP 13 Polyclonal Antibody100 ug
- Syndecan 3 Polyclonal Antibody100 ug
- Syndecan 3 Peptide50 ug
- Carboxypeptidase A1 CPA1 pAb100 ug
- Carboxypeptidase A1 CPA1 Peptide50 ug
- DPPA4 Polyclonal Antibody100 ug
- DPPA4 Peptide50 ug
- Galectin 9 Polyclonal Antibody100 ug
- Galectin 9 Peptide50 ug
- ASAH2 Polyclonal Antibody100 ug
- ASAH2 Peptide50 ug
- Estrogen Sulfotransferase pAb100 ug
- Estrogen Sulfotransferase Peptide50 ug
- LASS5 Polyclonal Antibody100 ug
- LASS5 Peptide50 ug
- Myeloperoxidase MPO Polyclonal Antibody100 ug
- Myeloperoxidase MPO Peptide50 ug
- Lipin 2 Polyclonal Antibody100 ug
- Lipin 2 Peptide50 ug
- FRS2 Polyclonal Antibody100 ug
- FRS2 Peptide50 ug
- ADFP Polyclonal Antibody100 ug
- ADFP Peptide50 ug
- NATL LAB Polyclonal Antibody100 ug
- NATL LAB Peptide50 ug
- LDLR Polyclonal Antibody100 ug
- LDLR Peptide50 ug
- Matrilin 2 Polyclonal Antibody100 ug
- Matrilin 2 Peptide50 ug
- Trek1 Polyclonal Antibody100 ug
- Trek1 Peptide50 ug
- LDH Polyclonal Antibody500 ug
- ECM Polyclonal Antibody100 ug
- ECM Peptide50 ug
- DMP1 Polyclonal Antibody100 ug
- DMP1 Peptide50 ug
- DGAT1 Polyclonal Antibody100 ug
- DGAT1 Peptide50 ug
- Calbindin 28K Polyclonal Antibody100 ug
- Calbindin 28K Peptide50 ug
- Brk Polyclonal Antibody100 ug
- Brk Peptide50 ug
- Luciferase Polyclonal Antibody500 ug
- Proteinase Inhibitor 6 PI6 mAb100 ug
- DKK1 Polyclonal Antibody100 ug
- DKK1 Peptide50 ug
- Ficolin 1 Polyclonal Antibody100 ug
- Ficolin 1 Peptide50 ug
- HDLBP Polyclonal Antibody100 ug
- HDLBP Peptide50 ug
- Insig1 Polyclonal Antibody100 ug
- Insig1 Peptide50 ug
- Matriptase Polyclonal Antibody100 ug
- Matriptase Peptide50 ug
- Neuropilin 1 Polyclonal Antibody100 ug
- Neuropilin 1 Peptide50 ug
- SOCS1 Polyclonal Antibody100 ug
- SOCS1 Peptide50 ug
- MEK1 MKK4 JKK1 Polyclonal Antibody100 ug
- MEK1 MKK4 JKK1 Peptide50 ug
- TSLP Polyclonal Antibody100 ug
- Furin PACE Polyclonal Antibody100 ug
- Furin PACE Peptide50 ug
- Relaxin 1 Polyclonal Antibody100 ug
- Relaxin 1 Peptide50 ug
- SCD Polyclonal Antibody100 ug
- SCD Peptide50 ug
- SMC4 CAPC Polyclonal Antibody100 ul
- IRF3 Polyclonal Antibody100 ul
- MSH6 Polyclonal Antibody100 ul
- FKBP52 Hsp56 Polyclonal Antibody100 ug
- FKBP52 Hsp56 Peptide50 ug
- Notch 1 Polyclonal Antibody100 ug
- Notch 1 Peptide50 ug
- Mitofusin 2 Polyclonal Antibody100 ug
- Mitofusin 2 Peptide50 ug
- Sphingosine Kinase 1 SPK1 Polyclonal Antibody100 ug
- Sphingosine Kinase 1 SPK1 Peptide50 ug
- Sphingosine Kinase 2 SPK2 Polyclonal Antibody100 ug
- Sphingosine Kinase 2 SPK2 Peptide50 ug
- TFAM Polyclonal Antibody100 ug
- TFAM Peptide50 ug
- App5 Atg5 Polyclonal Antibody100 ug
- App5 Atg Peptide50 ug
- Sp3 Polyclonal Antibody100 ug
- Sp3 Peptide50 ug
- Boris Polyclonal Antibody100 ug
- Boris Peptide50 ug
- Sox 2 Polyclonal Antibody100 ug
- Sox 2 Peptide50 ug
- OX40 Polyclonal Antibody100 ug
- OX40 Peptide50 ug
- Dectin 1 Polyclonal Antibody100 ug
- Dectin 1 Peptide50 ug
- FoxH1 Polyclonal Antibody100 ug
- FoxH1 Peptide50 ug
- DKK3 Polyclonal Antibody100 ug
- DKK3 Peptide50 ug
- DKK4 Polyclonal Antibody100 ug
- DKK4 Peptide50 ug
- BLAME Polyclonal Antibody100 ug
- BLAME Peptide50 ug
- CLOCK Polyclonal Antibody100 ug
- CLOCK Peptide50 ug
- NFkB p105 Polyclonal Antibody200 ug
- NFkB p105 Peptide50 ug
- DPP10 Polyclonal Antibody200 ug
- DPP10 Peptide50 ug
- Hemopexin Polyclonal Antibody200 ug
- Hemopexin Peptide50 ug
- LAMP2 Polyclonal Antibody100 ug
- LAMP2 Peptide50 ug
- CGI 58 Polyclonal Antibody100 ug
- CGI 58 Peptide50 ug
- Relaxin 2 Polyclonal Antibody200 ug
- Relaxin 2 Peptide50 ug
- Serpin A6 Polyclonal Antibody100 ug
- Serpin A6 Peptide50 ug
- APG7 ATG7 Polyclonal Antibody100 ug
- APG7 ATG7 Peptide50 ug
- APG10 ATG10 Polyclonal Antibody100 ug
- APG12 ATG12 Polyclonal Antibody100 ug
- APG12 ATG12 Peptide50 ug
- APG16 ATG16 Polyclonal Antibody100 ug
- APG16 ATG16 Peptide50 ug
- EMP 3 Polyclonal Antibody100 ug
- EMP 3 Peptide50 ug
- YFP Polyclonal Antibody100 ug
- GFP Monoclonal Antibody100 ug
- RFP dsRed Polyclonal Antibody100 ug
- RFP dsRed Monoclonal Antibody100 ug
- Myc Tag Polyclonal Antibody100 ug
- Myc Tag Blocking Peptide50 ug
- HA Tag Monoclonal Antibody200 ug
- HA Biotin Monoclonal Antibody100 ug
- HA FITC Monoclonal Antibody100 ug
- GST Tag Polyclonal Antibody100 ug
- His Tag Polyclonal Antibody100 ug
- His Tag Blocking Peptide50 ug
- GFP Polyclonal Antibody100 ug
- Human BCA 1 BLC CXCL13 20 ug
- Human BCA 1 BLC CXCL13 100 ug
- Human BCA 1 BLC CXCL131 mg
- human BDNF10 ug
- human BDNF50 ug
- human BDNF1 mg
- Murine C.1010 ug
- Murine C.101 mg
- human Cardiostrophin 110 ug
- human Cardiostrophin 11 mg
- human CD40Ligand TRAP10 ug
- human CD40Ligand TRAP50 ug
- human CD40Ligand TRAP1 mg
- Murine CD40Ligand TRAP25 ug
- Murine CD40Ligand TRAP100 ug
- Murine CD40Ligand TRAP1 mg
- Human Serum Albumin10 mg
- human CNTF20 ug
- human CNTF100 ug
- human CNTF1 mg
- human EGF500 ug
- human EGF1 mg
- human EGF5 mg
- Murine EGF500 ug
- Murine EGF1 mg
- Murine EGF5 mg
- human ENA 7820 ug
- human ENA 781 mg
- human Eotaxin20 ug
- human Eotaxin100 ug
- human Eotaxin1 mg
- Murine Eotaxin10 ug
- Murine Eotaxin1 mg
- human Exodus 220 ug
- human Exodus 21 mg
- human FGF 150 ug
- human FGF 11 mg
- murine FGF 150 ug
- murine FGF 11 mg
- human FGF 250 ug
- human FGF 21 mg
- mouse FGF 210 ug
- mouse FGF 21 mg
- rat FGF 225 ug DISCONTINUED
- rat FGF 21 mg
- human FGF 7 KGF10 ug
- human FGF 7 KGF1 mg
- human FGF 920 ug
- human FGF 91 mg
- Murine FGF 910 ug
- Murine FGF 91 mg
- Rat FGF 910 ug
- Rat FGF 91 mg
- human FGF 10 KGF 225 ug
- human FGF 10 KGF 2100 ug
- human FGF 10 KGF 21 mg
- human FGF 1825 ug
- human FGF 18100 ug
- human FGF 181 mg
- human FGF 2210 ug
- human FGF 221 mg
- human FGF 2110 ug
- human FGF 21100 ug
- human FGF 211 mg
- human Epreginin EREG 25 ug
- human Epreginin EREG 1 mg
- human flt3 Ligand10 ug
- human flt3 Ligand50 ug
- human flt3 Ligand1 mg
- Murine flt 3 Ligand 10 ug
- Murine flt 3 Ligand 1 mg
- Human Fractalkine20 ug
- Human Fractalkine100 ug
- Human Fractalkine1 mg
- human G CSF10 ug
- human G CSF50 ug
- human G CSF1 mg
- Murine G CSF10 ug
- Murine G CSF1 mg
- human GDNF10 ug
- human GDNF1 mg
- human GM CSF10 ug
- human GM CSF100 ug
- Human GM CSF1 mg
- Murine GM CSF10 ug
- Murine GM CSF100 ug
- Murine GM CSF1 mg
- rat GM CSF10 ug
- rat GM CSF1 mg
- human GRO MGSA25 ug
- human GRO MGSA1 mg
- human GRO beta10 ug
- human GRO beta 1 mg
- human GRO gamma10 ug
- human GRO gamma1 mg
- human HCC 110 ug
- human HCC 11 mg
- human I.30910 ug
- human I.3091 mg
- human IFN gamma100 ug
- human IFN gamma1 mg
- Murine IFN gamma100 ug
- Murine IFN gamma1 mg
- Rat IFN gamma100 ug
- Rat IFN gamma1 mg
- Human IGF 1100 ug
- Human IGF 11 mg
- Human IGF 15 mg
- Human IGF 110 mg
- Human IGF 120 mg
- Human IGF 150 mg
- Human IGF 11 g



MOLECULAR PRODUCTS

ELISA, antibody , PCR, cell culture,
lentiviral cDNA clones

- Murine IGF I20 ug
- Murine IGF I100 ug
- Murine IGF I1 mg
- Rat IGF I20 ug
- Rat IGF I100 ug
- Rat IGF I1 mg
- Human IGF II50 ug
- Human IGF II1 mg
- Human IL 1alpha10 ug
- Human IL 1alpha50 ug
- Human IL 1alpha1 mg
- rat IL 1alpha10 ug
- rat IL 1alpha1 mg
- Human IL 1beta10 ug
- Human IL 1beta50 ug
- Human IL 1beta1 mg
- Murine IL 1beta10 ug
- Murine IL 1beta1 mg
- Rat IL 1beta10 ug
- Rat IL 1beta1 mg
- Human IL 250 ug
- Human IL 2 1mg
- Murine IL 220 ug
- Murine IL 21 mg
- rat IL 220 ug
- rat IL 21 mg
- Human IL 310 ug
- Human IL 350 ug
- Human IL 31 mg
- Murine IL 310 ug
- Murine IL 31000 ug
- Rat IL 310 ug
- Rat IL 31 mg
- Human IL 410 ug
- Human IL 41 mg
- Murine IL 410 ug
- Murine IL 41 mg
- Rat IL 410 ug
- Rat IL 41 mg
- Human IL 510 ug
- Human IL 51 mg
- Rat IL 510 ug
- Rat IL 51 mg
- Human IL 620 ug
- Human IL 6100 ug
- Human IL 61 mg
- Murine IL 610 ug
- Murine IL 61 mg
- Rat IL 610 ug
- Rat IL 61 mg
- Human IL 710 ug
- Human IL 71 mg
- Murine IL 710 ug
- Murine IL 71 mg
- Human IL 8 77 a a 25 ug
- Human IL 8 77 a a 1 mg
- Human IL 8 72 a a 25 ug
- Human IL 8 72 a a 1 mg
- Human IL 910 ug
- Human IL 91 mg
- Murine IL 910 ug
- Murine IL 91 mg
- Human IL 1010 ug
- Human IL 101 mg
- Murine IL 1010 ug
- Murine IL 101 mg
- Human IL 1110 ug
- Human IL 111 mg
- Human IL 1210 ug
- Human IL 12100 ug
- Murine IL 1210 ug DISCONTINUED
- Murine IL 12100 ug DISCONTINUED
- Rat IL 1210 ug
- Rat IL 12100 ug
- Human IL 1310 ug
- Human IL 13 1 mg
- murine IL 1310 ug
- murine IL 1350 ug
- murine IL 13 1 mg
- rat IL 1310 ug
- rat IL 131 mg
- Human IL 1510 ug
- Human IL 1550 ug
- Human IL 151 mg
- Murine IL 1510 ug
- Murine IL 151 mg
- Rat IL 1510 ug
- Rat IL 151 mg
- Human IL 1610 ug
- Human IL 161 mg
- Murine IL 1610 ug
- Murine IL 161 mg
- Human IL 17A25 ug
- Human IL 17A 1 mg
- Human IL 17E25 ug
- Human IL 17E1 mg
- Human IL 17F25 ug
- Human IL 17F1 mg
- Murine IL 1710 ug
- Murine IL 171 mg
- Rat IL 17A10 ug
- Rat IL 17A1 mg
- Rat IL 17E10 ug
- Rat IL 17E100 ug
- Rat IL 17E1 mg
- Human IL 1825 ug
- Rat IL 1825 ug
- Human IL 210 ug
- Human IL 2150 ug
- Human IL 211 mg
- Murine IL 2710 ug
- Murine IL 271 mg
- Human IL 32 alpha10 ug
- Human IL 32 alpha100 ug
- Human IL 32 alpha1 mg
- Human IL 3310 ug
- Human IL 331 mg
- Human IP 1025 ug
- Human IP 101 mg
- Murine IP 1025 ug
- Murine IP 101 mg
- Human I TAC20 ug
- Human I TAC1 mg
- Murine JE MCP 1 10 ug
- Murine JE MCP 1 50 ug
- Murine JE MCP 1 1 mg
- Murine GRO KC20 ug
- Murine GRO KC1 mg
- Human MCP 1 MCAF 20 ug
- Human MCP 1 MCAF 100 ug
- Human MCP 1 MCAF 1 mg
- Rat MCP 1 MCAF 10 ug
- Rat MCP 1 MCAF 1 mg
- Human MCP 210 ug
- Human MCP 21 mg
- Human MCP 310 ug
- Human MCP 31 mg
- Murine MCP 310 ug
- Murine MCP 31 mg
- Human MCP 410 ug
- Human MCP 41 mg
- Human M CSF10 ug
- Human M CSF50 ug
- Human M CSF1 mg
- Murine M CSF10 ug
- Murine M CSF50 ug
- Murine M CSF1 mg
- Human MIG20 ug
- Human MIG1 mg
- Murine MIG20 ug
- Murine MIG1 mg
- Human MIP 1alpha20 ug
- Human MIP 1alpha1 mg
- Murine MIP 1alpha10 ug
- Murine MIP 1alpha1 mg
- Rat MIP 1alpha20 ug
- Rat MIP 1alpha1 mg
- Human MIP 1beta10 ug
- Human MIP 1beta1 mg
- Murine MIP 1beta10 ug
- Murine MIP 1beta1 mg
- Murine MIP 220 ug
- Murine MIP 21 mg
- Human MIP 4 PARC 10 ug
- Human MIP 4 PARC 1 mg
- Human NGF beta20 ug
- Human NGF beta1 mg
- Murine NGF beta20 ug
- Murine NGF beta1 mg
- Human NT 310 ug
- Human NT 31 mg
- Human NT 410 ug
- Human NT 450 ug
- Human NT 41 mg
- Human RANK sRANKL 10 ug
- Human RANK sRANKL 50 ug
- Human RANK sRANKL 1 mg
- Human RANTES20 ug
- Human RANTES1 mg
- Murine RANTES20 ug
- Murine RANTES1 mg
- Rat RANTES20 ug
- Rat RANTES200 ug
- Rat RANTES1 mg
- Human Apo SAA50 ug
- Human Apo SAA500 ug
- Human Apo SAA1 mg
- Human SCF10 ug
- Human SCF50 ug
- Human SCF1 mg
- Murine SCF10 ug
- Murine SCF50 ug
- Murine SCF1 mg
- rat SCF10 ug
- Rat SCF1 mg
- Human TGF alpha20 ug
- Human TGF alpha100 ug
- Human TGF alpha1 mg
- Human TGF beta1 5 ug
- Human TGF beta2 5 ug
- Human TGF beta3 5 ug
- Human TNF beta 20 ug
- Human TNF beta 1 mg
- Human sTNF RI 20 ug
- Human sTNF RI 100 ug
- Human sTNF RI 1 mg
- Human TPO10 ug
- Human TPO50 ug
- Human TPO1 mg
- Murine TPO10 ug
- Murine TPO1 mg
- Human TRAIL Apo2L50 ug
- Human TRAIL Apo2L1 mg
- Human TWEAK10 ug
- Human TWEAK1 mg
- Human VEGF16510 ug
- Human VEGF1651 mg
- Human VEGF16550 ug
- Murine VEGF16510 ug
- Murine VEGF16550 ug
- Murine VEGF1651 mg
- Rat VEGF16510 ug
- Rat VEGF16550 ug
- Rat VEGF1651 mg
- Human Leptin1 mg
- Human Leptin5 mg
- Murine Leptin1 mg
- Murine Leptin5 mg
- rat Leptin1 mg
- rat Leptin5 mg
- Human 4 1BB Receptor20 ug
- Human 4 1BB Receptor100 ug
- Human 4 1BB Receptor1 mg
- Human BD 220 ug
- Human BD 21 mg
- Human Lymphotactin10 ug
- Human Lymphotactin1 mg
- Human NAP 210 ug
- Human NAP 21 mg
- Human SDF 1alpha CXCL12 10 ug
- Human SDF 1alpha CXCL12 50 ug
- Human SDF 1alpha CXCL12 1 mg
- murine SDF 1alpha CXCL12 10 ug
- murine SDF 1alpha CXCL12 50 ug
- murine SDF 1alpha CXCL12 1 mg
- Human SDF 1beta CXCL12 10 ug
- Human SDF 1beta CXCL12 100 ug
- Human SDF 1beta CXCL12 1 mg
- murine SDF 1beta CXCL12 10 ug
- murine SDF 1beta CXCL12 50 ug
- murine SDF 1beta CXCL12 1 mg
- human BAFF20 ug
- human BAFF100 ug
- human BAFF500 ug
- human BAFF1 mg
- human BAFF Receptor10 ug
- human BAFF Receptor1 mg
- Human Oncostatin M10 ug
- Human Oncostatin M1 mg
- Human Pleiotrophin PTN 20 ug
- Human Pleiotrophin PTN 1 mg
- Human Midkine MK 20 ug
- Human Midkine MK 1 mg
- Human PDGF AA10 ug
- Human PDGF AA1 mg
- Human PDGF AB10 ug
- Human PDGF AB1 mg
- Human PDGF BB10 ug
- Human PDGF BB50 ug
- Human PDGF BB1 mg
- Murine PDGF BB10 ug
- Murine PDGF BB50 ug
- Murine PDGF BB1 mg
- Human MIP 3beta20 ug
- Human MIP 3beta1 mg
- Murine MIP 3beta20 ug



MOLECULAR PRODUCTS

ELISA, antibody , PCR, cell culture,
lentiviral cDNA clones

- [Murine MIP 3beta1 mg](#)
- [human FABP3 25 ug](#)
- [human FABP3 100 ug](#)
- [human FABP3 1 mg](#)
- [human HGF10 ug](#)
- [human HGF1 mg](#)
- [human Arterin20 ug](#)
- [human Arterin1 mg](#)
- [human BD 320 ug](#)
- [human BD 31 mg](#)
- [human FGF 1925 ug](#)
- [human FGF 191 mg](#)
- [human IL 1910 ug](#)
- [human IL 191 mg](#)
- [Murine IL 1910 ug](#)
- [Murine IL 191 mg](#)
- [human IL 2010 ug](#)
- [human IL 201 mg](#)
- [mouse IL 2010 ug](#)
- [mouse IL 201 mg](#)
- [murine sRANKL10 ug](#)
- [murine sRANKL50 ug](#)
- [murine sRANKL1 mg](#)
- [human Resistin25 ug](#)
- [human Resistin100 ug](#)
- [human Resistin1 mg](#)
- [murine Resistin25 ug](#)
- [murine Resistin100 ug](#)
- [murine Resistin1 mg](#)
- [Rat Resistin25 ug](#)
- [Rat Resistin100 ug](#)
- [Rat Resistin1 mg](#)
- [human EG VEGF10 ug](#)
- [human EG VEGF50 ug](#)
- [human EG VEGF1 mg](#)
- [human BMP 12 GDF 720 ug](#)
- [human BMP 12 GDF 7100 ug](#)
- [human BMP 12 GDF 71 mg](#)
- [human BMP 310 ug](#)
- [human BMP 350 ug](#)
- [human BMP 31 mg](#)
- [human BMP 510 ug](#)
- [human BMP 550 ug](#)
- [human BMP 51 mg](#)
- [human BMP 1110 ug](#)
- [human BMP 1150 ug](#)
- [human BMP 111 mg](#)
- [human BMP 210 ug](#)
- [human BMP 250 ug](#)
- [human BMP 21 mg](#)
- [human BMP 410 ug](#)
- [human BMP 450 ug](#)
- [human BMP 41 mg](#)
- [human BMP 710 ug](#)
- [human BMP 750 ug](#)
- [human BMP 71 mg](#)
- [human BMP 14 GDF 5 CDMP 1 10 ug](#)
- [human BMP 14 GDF 5 CDMP 1 50 ug](#)
- [human BMP 14 GDF 5 CDMP 1 1 mg](#)
- [human BMP 1020 ug](#)
- [human BMP 10100 ug](#)
- [human BMP 101 mg](#)
- [human FGF 2020 ug](#)
- [human FGF 20100 ug](#)
- [human FGF 201 mg](#)
- [human gAcrp30 Adiponectin25 ug](#)
- [human gAcrp30 Adiponectin100 ug](#)
- [human gAcrp30 Adiponectin1 mg](#)
- [murine gAcrp30 Adiponectin25 ug](#)
- [murine gAcrp30 Adiponectin100 ug](#)
- [murine gAcrp30 Adiponectin1MG](#)
- [rat gAcrp30 Adiponectin25 ug](#)
- [rat gAcrp30 Adiponectin100 ug](#)
- [rat gAcrp30 Adiponectin1MG](#)
- [human IFN alpha 2a100 ug](#)
- [human IFN alpha 2a1 mg](#)
- [human IFN alpha 2b100 ug](#)
- [human IFN alpha 2b 1 mg](#)
- [human IFN alpha 110 ug](#)
- [human IFN alpha 1100 ug](#)
- [human IFN alpha 11 mg](#)
- [human IL 2210 ug](#)
- [human IL 221 mg](#)
- [murine IL 2210 ug](#)
- [murine IL 2250 ug](#)
- [murine IL 221 mg](#)
- [human Myostatin10 ug](#)
- [human Myostatin1 mg](#)
- [Human Myostatin Proform100 ug](#)
- [Human Myostatin Proform1 mg](#)
- [murine RELM.alpha25 ug](#)
- [murine RELM.alpha100 ug](#)
- [murine RELM.alpha1 mg](#)
- [human VEGF C10 ug](#)
- [human VEGF C50 ug](#)
- [human VEGF C1 mg](#)
- [murine VEGF C10 ug](#)
- [murine VEGF C50 ug](#)
- [murine VEGF C1 mg](#)
- [Human BMP 1310 ug](#)
- [Human BMP 1350 ug](#)
- [Human BMP 131 mg](#)
- [human VEGF B20 ug](#)
- [human VEGF B100 ug](#)
- [human VEGF B1 mg](#)
- [human VEGF D10 ug](#)
- [human VEGF D50 ug](#)
- [human VEGF D1 mg](#)
- [Human Galectin 710 ug](#)
- [Human Galectin 750 ug](#)
- [Human Galectin 71 mg](#)
- [Human Galectin 110 ug](#)
- [Human Galectin 150 ug](#)
- [Human Galectin 11 mg](#)
- [Human PTH50 ug](#)
- [Human PTH1 mg](#)
- [Human PTHrP10 ug](#)
- [Human PTHrP50 ug](#)
- [Human PTHrP1 mg](#)
- [Human RELM b25 ug](#)
- [Human RELM b100 ug](#)
- [Human RELM b1 mg](#)
- [Human Gremlin 220 ug](#)
- [Human Gremlin 2100 ug](#)
- [Human Gremlin 21 mg](#)
- [human GDF 550 ug](#)
- [human Noggin20 ug](#)
- [human Noggin1 mg](#)
- [Human Galectin 310 ug](#)
- [Human Galectin 350 ug](#)
- [Human Galectin 31 mg](#)
- [Human Prolactin50 ug](#)
- [Human Prolactin1 mg](#)
- [Murine Prolactin50 ug](#)
- [Murine Prolactin1 mg](#)
- [Rat Prolactin50 ug](#)
- [Rat Prolactin1 mg](#)
- [Aprotinin5 mg](#)
- [Aprotinin100 mg](#)
- [Aprotinin1 gram](#)
- [Human ApoA 1100 ug](#)
- [Human ApoA 11 mg](#)
- [Rat ApoA 1100 ug](#)
- [Rat ApoA 11 mg](#)
- [Human ApoE350 ug](#)
- [Human ApoE3500 ug](#)
- [Human ApoE31 mg](#)
- [Human ApoE35 mg](#)
- [Human ApoE450 ug](#)
- [Human ApoE4500 ug](#)
- [Human ApoE41 mg](#)
- [Human ApoE45 mg](#)
- [Human CTGF20 ug](#)
- [Human CTGF100 ug](#)
- [Human CTGF1 mg](#)
- [Human Follistatin10 ug](#)
- [Human Follistatin20 ug](#)
- [Human Follistatin50 ug](#)
- [Human Follistatin1 mg](#)
- [Human Heregulin beta 150 ug](#)
- [Human Heregulin beta 11 mg](#)
- [Human IGF BP125 ug](#)
- [Human IGF BP11 mg](#)
- [Human IGF BP325 ug](#)
- [Human IGF BP31 mg](#)
- [Human IGF BP525 ug](#)
- [Human IGF BP51 mg](#)
- [Human IL 12p4010 ug](#)
- [Human IL 12p4050 ug](#)
- [Human IL 12p401 mg](#)
- [Human PLGF 125 ug](#)
- [Human PLGF 1100 ug](#)
- [Human PLGF 11 mg](#)
- [Human PLGF 210 ug](#)
- [Human PLGF 250 ug](#)
- [Human PLGF 21 mg](#)
- [Murine PLGF10 ug](#)
- [Murine PLGF50 ug](#)
- [Murine PLGF1 mg](#)
- [Human TFF 220 ug](#)
- [Human TFF 2100 ug](#)
- [Human TFF 21 mg](#)
- [Human WNT 110 ug](#)
- [Human WNT 11 mg](#)
- [Human GDF 320 ug](#)
- [Human GDF 3100 ug](#)
- [Human GDF 31 mg](#)
- [Human ApoE250 ug](#)
- [Human ApoE2500 ug](#)
- [Human ApoE21 mg](#)
- [Human ApoE25 mg](#)
- [Human EPO alpha500 IU DISCONTINUED](#)
- [Human EPO alpha1 mg](#)
- [Human EPO beta500 IU](#)
- [Human EPO beta1 mg](#)
- [Human Growth Hormone100 ug](#)
- [Human Growth Hormone500 ug](#)
- [Human Growth Hormone5 mg](#)
- [Mouse Growth Hormone50 ug](#)
- [Mouse Growth Hormone1 mg](#)
- [Human Insulin25 mg](#)
- [Human LeukinFeron10000 IU](#)
- [Human Chorionic Gonadotropin CG 1 mg](#)
- [Human FSH50 ug](#)
- [Human FSH1 mg](#)
- [Human GHRH500 ug](#)
- [Human Leuprolide5 mg](#)
- [Human TSH10 ug DISCONTINUED](#)
- [Human TSH1 mg](#)
- [Human Urokinase100 ug](#)
- [Human Urokinase1 mg](#)
- [Human Collagen I10 mg](#)
- [Human Collagen III5 mg](#)
- [Human Endostatin100 ug](#)
- [Human Endostatin1 mg](#)
- [Human Superoxide Dismutase100 ug](#)
- [Human Thrombospondin10 ug](#)
- [Human Thrombospondin50 ug DISCONTINUED](#)
- [Human Thrombospondin1 mg DISCONTINUED](#)
- [Murine Calretinin5 ug](#)
- [Human D4 GD15 ug](#)
- [Human Keratin 85 ug](#)
- [Human MAGE 15 ug](#)
- [Human p21 WAF 15 ug](#)
- [Human p535 ug](#)
- [Human p53 Mutant5 ug](#)
- [Human PCNA5 ug](#)
- [Human PTEN5 ug](#)
- [Human Ubiquitin100 ug](#)
- [Human Ubiquitin1 mg](#)
- [Human Hemagglutinin HA 10 ug](#)
- [Human Heat Shock Protein 2010 ug](#)
- [Human Heat Shock Protein 2210 ug](#)
- [Human Heat Shock Protein 2710 ug](#)
- [Rec Heat Shock Protein 6510 ug](#)
- [Human Heat Shock Protein 9025 ug](#)
- [Human Heat Shock Protein 7025 ug](#)
- [Human IFN beta10 ug](#)
- [Human IFN beta50 ug](#)
- [Human IFN beta 1mg](#)
- [Human CRP10 ug](#)
- [Human CRP50 ug](#)
- [Human CRP1 mg](#)
- [Placental Lactogen20 ug](#)
- [Placental Lactogen100 ug](#)
- [Placental Lactogen1 mg](#)
- [Human GDF920 ug](#)
- [Human GDF9100 ug](#)
- [Human GDF91 mg](#)
- [Human MIA20 ug](#)
- [Human MIA1 mg](#)
- [Human TFF120 ug](#)
- [Human TFF1100 ug](#)
- [Human TFF11 mg](#)
- [Recombinant Murine C5a His Tag 20 ug](#)
- [Recombinant Murine C5a His Tag 100 ug](#)
- [Recombinant Murine C5a His Tag 1 mg](#)
- [Human CHIP25 ug](#)
- [Human HDJ125 ug](#)
- [Human Adiponectin25 ug](#)
- [Human Adiponectin100 ug](#)
- [Human Adiponectin1 mg](#)
- [Murine Adiponectin25 ug](#)
- [Murine Adiponectin100 ug](#)
- [Murine Adiponectin1 mg](#)
- [Rat Adiponectin25 ug](#)
- [Rat Adiponectin100 ug](#)
- [Rat Adiponectin1 mg](#)
- [Human HIP25 ug](#)
- [Human Hop25 ug](#)
- [Human HSBP125 ug](#)
- [Human Visfatin10 ug](#)
- [Human Visfatin50 ug](#)
- [Human Visfatin1 mg](#)
- [Mouse Visfatin10 ug](#)
- [Mouse Visfatin50 ug](#)



MOLECULAR PRODUCTS

ELISA, antibody , PCR, cell culture,
lentiviral cDNA clones

- Mouse Visfatin1 mg
- Rat Visfatin10 ug
- Rat Visfatin50 ug
- Rat Visfatin1 mg
- Human ACAT 210 ug DISCONTINUED
- Human ACAT 21 mg
- Human BMP 610 ug
- Human BMP 650 ug
- Human BMP 61 mg
- Mouse Nesfatin 110 ug
- Rat Nesfatin 110 ug
- Human Angiotensin II5 mg
- Human Angiotensin 110 ug DISCONTINUED
- Human Angiotensin 11 mg DISCONTINUED
- Human Angiotensin 210 ug DISCONTINUED
- Human Angiotensin 21 mg DISCONTINUED
- Human Omentin10 ug
- Human Omentin1 mg
- Human Lipocalin 210 ug
- Human Lipocalin 250 ug
- Human Lipocalin 21 mg
- Human VEGF12110 ug
- Human VEGF12150 ug
- Human VEGF1211 mg
- Murine VEGF12110 ug
- Murine VEGF121100 ug
- Murine VEGF1211 mg
- Human VEGI TNFSF 1510 ug
- Human VEGI TNFSF 1550 ug
- Human VEGI TNFSF 151 mg
- Human Ghrelin Ser3 modified 0.1 mg
- Human Ghrelin Ser3 modified 1 mg
- mCherry Fluorescence Protein100 ug
- mCherry Fluorescence Protein1 mg
- Blue Fluorescence Protein BFP 100 ug
- Blue Fluorescence Protein BFP 1 mg
- Recombinant Human C5a His Tag 20 ug
- Recombinant Human C5a His Tag 100 ug
- Recombinant Human C5a His Tag 1 mg
- Recombinant Human C5a 20 ug
- Recombinant Human C5a 100 ug
- Recombinant Human C5a 1 mg
- Recombinant CFP Protein100 ug
- Recombinant CFP Protein1 mg
- Recombinant RFP Protein100 ug
- Recombinant RFP Protein1 mg
- Recombinant YFP Protein100 ug
- Recombinant YFP Protein1 mg
- Recombinant EGFP Protein100 ug
- Recombinant EGFP Protein1 mg
- Recombinant EGFP Protein5 mg
- BCA 1 BLC CXCL13 Polyclonal Antibody100 ug
- BDNF Polyclonal Antibody100 ug
- EGF Polyclonal Antibody100 ug
- Eotaxin Polyclonal Antibody100 ug
- FGF 1 Polyclonal Antibody100 ug
- FGF 2 Polyclonal Antibody100 ug
- FGF 10 Polyclonal Antibody100 ug
- Fractalkine Polyclonal Antibody100 ug
- G CSF Polyclonal Antibody100 ug
- G CSF Blocking Peptide50 ug
- GDNF Polyclonal Antibody100 ug
- GDNF Blocking Peptide50 ug
- GM CSF Polyclonal Antibody100 ug
- IFN gamma Polyclonal Antibody100 ug
- IGF I Polyclonal Antibody100 ug
- IGF II Polyclonal Antibody100 ug
- IL 1 alpha Polyclonal Antibody100 ug
- IL 1 beta Polyclonal Antibody100 ug
- IL 3 Polyclonal Antibody100 ug
- IL 6 Polyclonal Antibody100 ug
- IL 8 Polyclonal Antibody 100 ug
- IL 12 Polyclonal Antibody 100 ug
- IL 13 Polyclonal Antibody 100 ug
- IL 15 Polyclonal Antibody100 ug
- IL 17 Polyclonal Antibody100 ug
- IL 18 Polyclonal Antibody100 ug
- IL 18 Blocking Peptide50 ug
- IL 18 Polyclonal Antibody100 ug DISCONTINUED
- IL 21 Polyclonal Antibody100 ug
- IP 10 Polyclonal Antibody100 ug
- CCR10 Polyclonal Antibody100 ug
- KC Polyclonal Antibody100 ug
- CXCR4 Polyclonal Antibody100 ug
- MCP 1 Polyclonal Antibody100 ug
- MIP 1 alpha Polyclonal Antibody100 ug
- MIP 1 beta Polyclonal Antibody100 ug
- MIP 2 Polyclonal Antibody100 ug
- NT 4 Polyclonal Antibody100 ug
- PF 4 Polyclonal Antibody100 ug DISCONTINUED
- RANKL Polyclonal Antibody100 ug
- RANTES Polyclonal Antibody100 ug
- ApoSAA Polyclonal Antibody100 ug
- SCF Polyclonal Antibody100 ug
- TGF alpha Polyclonal Antibody100 ug
- TGF beta2 Polyclonal Antibody100 ug
- TGF beta2 Peptide50 ug
- TGF beta3 Polyclonal Antibody100 ug
- TGF beta3 Peptide50 ug
- TNF beta Polyclonal Antibody100 ug
- TPO Polyclonal Antibody100 ug
- VEGF Polyclonal Ab100 ug
- VEGF Polyclonal Antibody100 ug
- Leptin Polyclonal Ab100 ug
- 4 1BBR Polyclonal Antibody100 ug
- BD 2 Polyclonal Ab100 ug
- Lymphotactin Polyclonal Ab100 ug
- NP 1 Polyclonal Ab100 ug
- SDF 1alpha Polyclonal Ab100 ug
- SDF 1alpha Polyclonal Ab100 ug DISCONTINUED
- SDF 1beta Polyclonal Ab100 ug
- SDF 1beta Peptide50 ug
- SDF 1beta Polyclonal Antibody100 ug DISCONTINUED
- Midkine Polyclonal Ab100 ug
- Protein A Polyclonal Antibody100 ug
- FABP3 Polyclonal Antibody100 ug
- Protein G Polyclonal Antibody100 ug
- Protein L Polyclonal Antibody100 ug
- MDC Polyclonal Ab100 ug
- SLC Polyclonal Ab100 ug
- CX3CR1 RBS11 Polyclonal Antibody100 ug
- CX3CR1 RBS11 Peptide50 ug
- CXCR4 Blocking Peptide50 ug
- FGF 19 Polyclonal Antibody100 ug
- C3aR Polyclonal Antibody100 ug
- BLC Polyclonal Antibody100 ug
- CTGF Polyclonal Antibody100 ug
- IL 21R Polyclonal Antibody100 ug
- TGF beta1 Polyclonal Antibody100 ug
- MMP 2 Polyclonal Antibody100 ug
- MMP 9 Polyclonal Antibody100 ug
- DAP12 Polyclonal Antibody100 ug DISCONTINUED
- DAP12 Polyclonal Antibody100 ug
- MIF Polyclonal Antibody100 ug
- MIF Peptide50 ug
- PAI 1 Polyclonal Antibody100 ug
- BMP 14 Polyclonal Antibody100 ug
- BMP 14 Peptide50 ug
- Leptin Receptor Polyclonal Ab100 ug
- IFN alpha Polyclonal Ab100 ul DISCONTINUED
- IFN alpha Polyclonal Ab100 ul
- PDI Protein Disulfide Isomerase Antibody100 ug
- LIGHT Polyclonal Antibody100 ug
- VEGF C Polyclonal Antibody100 ug
- TGF beta Receptor I Polyclonal100 ug
- TGF beta Receptor I Peptide50 ug
- TGF beta Receptor II Polyclonal100 ug DISCONTINUED
- TGF beta Receptor III Polyclonal100 ug
- Galectin 7 Polyclonal Antibody100 ug
- TCR alpha Polyclonal Antibody100 ug
- TCR alpha Peptide50 ug
- TCR beta Polyclonal Antibody100 ug
- TCR beta Peptide50 ug
- BMP 2 Polyclonal Antibody100 ug
- BMP 3 Polyclonal Antibody100 ug
- BMP 3 Peptide50 ug
- BMP 4 Polyclonal Antibody100 ug
- BMP 4 Peptide50 ug
- BMP 5 Polyclonal Antibody100 ug
- BMP 5 Peptide50 ug
- BMP 6 Polyclonal Antibody100 ug
- BMP 7 Polyclonal Antibody100 ug
- Prolactin Polyclonal Antibody100 ug
- ApoA1 Polyclonal Antibody100 ug
- ApoE3 Polyclonal Antibody100 ug
- ApoE4 Polyclonal Antibody100 ug
- Follistatin Polyclonal Antibody100 ug
- PIGF 1 Polyclonal Antibody100 ug
- PIGF Polyclonal Antibody100 ug
- TFF 2 Polyclonal Antibody100 ug
- GDF 3 Polyclonal Antibody100 ug
- ApoE2 Polyclonal Antibody100 ug
- GH Growth Hormone Polyclonal Antibody100 ug
- Insulin Polyclonal Antibody100 ug
- Chorionic Gonadotropin CG Polyclonal100 ug
- GDF 9 Polyclonal Antibody100 ug
- TFF1 Polyclonal Antibody100 ug
- Adiponectin Monoclonal Antibody50 ug
- Adiponectin Polyclonal Antibody250 ug
- Adiponectin Polyclonal Antibody50 ug
- Visfatin Polyclonal Antibody100 ug
- Cyan Fluorescence Protein CFP Antibody100 ug
- Ghrelin Polyclonal Antibody100 ug
- Ghrelin Peptide N3 modified 50 ug
- Ghrelin Peptide c terminus 50 ug
- Ghrelin Peptide 50 ug
- C5a Polyclonal Antibody100 ug
- Resistin Polyclonal Antibody100 ug
- BSA Polyclonal Antibody100 ug
- APP Polyclonal Antibody100 ug
- Synapsin Polyclonal Antibody100 ug
- Synapsin Peptide50 ug
- GFRalpha 1 Polyclonal Antibody100 ug
- Anti Rabbit IgG HRP Linked Antibody0.5 ml
- Anti Mouse IgG HRP Linked Antibody0.5 ml
- Anti Goat IgG HRP Linked Antibody0.5 ml
- Protein A 10 mg
- Protein A 25 mg
- Protein A 100 mg
- Protein A 1 g
- Protein A Sepharose1 ml
- Protein A Sepharose5 ml
- Protein A Sepharose25 ml
- Protein A Sepharose100 ml
- Protein A G 1 mg
- Protein A G 5 mg
- Protein A G 25 mg
- Protein A G 100 mg
- Protein A G 1 gram
- Protein A G Sepharose1 ml
- Protein A G Sepharose5 ml
- Protein A G Sepharose25 ml
- Protein A G Sepharose100 ml
- Protein A G FITC100 ug
- Protein A G FITC1 mg
- Isorbin Fixed and killed S aureus Protein A positive strain 20 ml
- Isorbin Fixed and killed S aureus Protein A positive strain 100 ml
- Isorbin Fixed and killed S aureus Protein A positive strain 1 L
- Isorbin Fixed and killed S aureus Protein A positive strain 10 L
- Protein A G Biotin100 ug
- Protein A G Biotin1 mg
- Protein G1 mg
- Protein G5 mg
- Protein G10 mg
- Protein G100 mg
- Protein G110 mg
- Protein G Sepharose1 ml
- Protein G Sepharose5 ml
- Protein G Sepharose25 ml
- Protein G Sepharose100 ml
- Protein G Biotin100 ug
- Protein G Biotin1 mg
- Avidin Covalinked 96 well Plates5 x 96 well plates
- Protein G Coated 96 well Plates5 x 96 well plates
- Protein L1 mg
- Protein L5 mg
- Protein L10 mg
- Protein L100 mg
- Protein L Sepharose1 ml
- Protein L Sepharose5 ml
- Protein L Sepharose25 ml
- Protein L Sepharose100 ml
- Protein A G L 1 mg
- Protein A G L 5 mg
- Protein A G L 25 mg
- Protein A G L 100 mg
- Protein A G L 1 gram
- Protein A G L Sepharose1 ml
- Protein A G L Sepharose5 ml
- Protein A G L Sepharose25 ml
- Protein A G L Sepharose100 ml
- c Jun 1.79 GST Fusion Protein100 ug
- GSK 3a GST Fusion Protein100 ug
- Active Recombinant GSK 3b100 ug
- Active Recombinant GSK 3b500 ug
- L JNK Peptide Inhibitor 150 ul
- L JNK11 Negative Control Peptide 50 ul
- JNK Negative Control Cell Lysate1 mg
- JNK Activated Cell Lysate1 mg
- Akt Negative Control Cell Lysate1 mg
- Akt Activated Cell Lysate1 mg
- Beta Secretase Inhibitor I1 mg
- Beta Secretase Inhibitor II1 mg
- Protein Disulfide Isomerase PDI 100 ug
- Protein Disulfide Isomerase PDI 1 mg
- Protein Disulfide Isomerase PDI 5 mg
- Human GAPDH20 ug
- Human GAPDH1 mg
- Active Akt15 ug
- Active Akt25 ug
- Active Akt35 ug
- Active PKC bII5 ug



GENTAUR

MOLECULAR PRODUCTS

ELISA, antibody , PCR, cell culture,
lentiviral cDNA clones

- [Active PKC iota5 ug](#)
- [Active PDK15 ug](#)
- [Active PAK45 ug](#)
- [Active BRK5 ug](#)
- [Active GRK55 ug](#)
- [Active ASK15 ug](#)
- [Active PKD25 ug](#)
- [Active CHK25 ug](#)
- [Active CAMK1d5 ug](#)
- [Active PKCa5 ug](#)
- [Active Lyn B5 ug](#)
- [Active NEK65 ug](#)
- [Active NEK75 ug](#)
- [Active PKCzeta5 ug](#)
- [Active NEK25 ug](#)
- [Active HCK5 ug](#)
- [Active RSK15 ug](#)
- [Active CSK5 ug](#)
- [Active BLK5 ug](#)
- [Active FGR5 ug](#)
- [Active p70 S6K5 ug](#)
- [Active RAF15 ug](#)
- [Active PAK75 ug](#)
- [Active PKA cg5 ug](#)
- [Active CAMK1b5 ug](#)
- [Active PIM25 ug](#)
- [Active PKCeta5 ug](#)
- [Active BMX5 ug](#)
- [Active Lck5 ug](#)
- [Active GSK3b5 ug DISCONTINUED](#)
- [Active CHK15 ug](#)
- [Active CAMK1G5 ug](#)
- [Active MAPKAPK25 ug](#)
- [Active CK2a15 ug](#)
- [Active PKC delta5 ug](#)
- [Active CAMK45 ug](#)
- [Active ERK15 ug](#)
- [Active Pim 15 ug](#)
- [Active PKAca5 ug](#)
- [Active PKAcb5 ug](#)
- [Active PKCmu5 ug](#)
- [Active PKCnu5 ug](#)
- [Active RIPK25 ug](#)
- [Active SGK15 ug](#)
- [Active SGK25 ug](#)
- [Active Src15 ug](#)
- [Active STK35 ug](#)
- [Active ZAP705 ug](#)
- [Active PKCepsilon5 ug](#)
- [Active P38delta5 ug](#)
- [Active MAPKAPK35 ug](#)
- [Active p38alpha5 ug](#)
- [Active JNK15 ug](#)
- [Active TrkB5 ug](#)
- [Active DDR25 ug](#)
- [Active HER25 ug](#)
- [Active p38 beta5 ug](#)
- [Active PKC gamma5 ug](#)
- [Active FRK5 ug](#)
- [Active RSK25 ug](#)
- [Active PDGFR beta5 ug](#)
- [Active MET5 ug](#)
- [Active MRCK beta5 ug](#)
- [Active RSK35 ug](#)
- [Active ErbB45 ug](#)
- [Taq DNA Polymerase2500 u](#)
- [Taq DNA Polymerase500 u](#)
- [dNTP Mix 1 ml 1 ml](#)
- [PFU DNA Polymerase2500 u](#)
- [PFU DNA Polymerase500 u](#)
- [T4 DNA Ligase 5 u ul 250 u](#)
- [T4 DNA Ligase Buffer1 ml](#)
- [Aragarase500 units](#)
- [siRNA Cloning Vector pGB 1 ea](#)
- [Control siRNA Vector pGB control 20 ug](#)
- [pGB Caspase 1 siRNA Vector20 ug](#)
- [pGB Caspase 3 siRNA Vector20 ug](#)
- [pGB Caspase 3 siRNA Vector60 ug](#)
- [pGB Caspase 8 siRNA Vector20 ug](#)
- [pGB Caspase 8 siRNA Vector60 ug](#)
- [pGB Caspase 9 siRNA Vector20 ug](#)
- [pGB Caspase 9 siRNA Vector60 ug](#)
- [pGB AIF siRNA Vector Mix20 ug](#)
- [pGB AIF siRNA Vector Mix60 ug](#)
- [pGB BAD siRNA Vector Mix20 ug](#)
- [pGB BAD siRNA Vector Mix60 ug](#)
- [pGB BAX siRNA Vector Mix20 ug](#)



GENTAUR

MOLECULAR PRODUCTS

ELISA, antibody , PCR, cell culture,
lentiviral cDNA clones

 GENTAUR Europe BVBA
Voortstraat 49, 1910 Kampenhout
BELGIUM
Tel 0032 16 58 90 45
Fax 0032 16 50 90 45
info@gentaur.com

 GENTAUR France SARL
9, rue Lagrange, 75005 Paris
Tel 01 43 25 01 50
Fax 01 43 25 01 60
france@gentaur.com
dimi@gentaur.com

 GENTAUR GmbH
Marienbongard 20
52062 Aachen Deutschland
Tel (+49) 0241 56 00 99 68
Fax (+49) 0241 56 00 47 88
de@gentaur.com
ross@gentaur.com

 GENTAUR Ltd.
Howard Frank Turnberry House
1404-1410 High Road
Whetstone London N20 9BH
Tel 020 3393 8531
Fax 020 8445 9411
uk@gentaur.com

 GENTAUR Poland Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 88/A m.2 81-771
Sopot, Poland
Tel 058 710 33 44
Fax 058 710 33 48
poland@gentaur.com

 GENTAUR Nederland BV
Kuijper 1
5521 DG Eersel Nederland
Tel 0208-080893
Fax 0497-517897
nl@gentaur.com

 GENTAUR SRL IVA
IT03841300167 Piazza Giacomo
Matteotti, 6, 24122 Bergamo
Tel 02 36 00 65 93
Fax 02 36 00 65 94
italia@gentaur.com

 GENTAUR Spain
Tel 0911876558
spain@gentaur.com

 GENTAUR BULGARIA
53 Iskar Str. 1191 Kokalyane, Sofia
Tel 0035924682280
Fax 0035929830072
sofia@gentaur.com

 Genprice Inc, Logistics
FedEx nr 320 395 372
547, Yurok Circle
San Jose, CA 95123
Phone: (408) 472-2934
Fax: (408) 748-1826
before 9 a.m.
Phone (718)513-2983
jane@gentaur.com

 Genprice Inc Tech support,

accounting
3333 Bowers Avenue, Suite 130
Santa Clara, CA 95054
tax ID: 45-4304622 D-U-N-S number -
078440800
Tel (408)350 0488
Tel (718)513-2983 before 9 a.m. for
shipping questions
Fax (408) 748-1826
Wels Fargo account 1764144307
(international wire 121 000 248)
lieven@gentaur.com
SIC Code 5961
NAICS Code 454111

 Serbia,
 Macedonia,
 Montenegro,
 Croatia:
Tel 0035929830070
Fax 0035929830072
tacka@gentaur.com

 GENTAUR Romania Tel
0035929830070
Fax 0035929830072
sofia@gentaur.com

 GENTAUR Greece Tel
00302111768494
Fax 0032 16 50 90 45
tacka@gentaur.com

Other countries

Luxembourg +35220880274
Schweiz Züri +41435006251
Danmark +4569918806
Österreich +43720880899
Česká republika Praha
+420246019719
Ireland Dublin +35316526556
Norge Oslo +4721031366
Finland Helsingfors +358942419041
Sverige Stockholm +46852503438
Magyarország Budapest
+3619980547